



EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Distribution Customer Use

We hereby confirm that below detailed Equipment is in compliance with the latest relevant regulations and standards, therefore it is **Approved** to be used in Distribution Customer Installation for five years from issuance date, where expiry date is due the Approval Holder shall apply for renewal if needed.

Application Details	
Approval ID: <i>210211</i>	Approval Holder: <i>Bahrain Switchgear and Lighting Industries W.L.L.</i>
Approval Type: <i>Distribution Customer Use</i>	Valid Till: <i>21 June 2026</i>
Equipment Details	
Category: <i>LV Switchgear & Controlgear</i>	Trademark: <i>ABB S20</i>
Description: <i>Annexure-A</i>	Designation: <i>Annexure-A</i>
Manufacture Details	
Name: <i>ABB Stotz Kontakt GmbH</i>	Country of Origin: <i>Germany</i>

Comments:

EDD Requirements Fulfilled

Signature:

Stamp:

Chief, Engineering Services Section



TERMS AND CONDITIONS

1. The Directorate reserves the right to deny or disconnect electricity supply in case of any failure to comply with any compulsory provision of the latest relevant regulations and standards enforced by the Kingdom.
2. The Directorate retains the right to publish a censored copy of the approval.
3. The Approval Holder shall observe and adhere to the latest relevant regulations and standards.
4. The Approval Holder shall observe and adhere to the latest EDD Equipment Approval guidelines and instructions which are made available at EDD Equipment Approval Web Page.
5. The Approval Holder shall ensure that an Equipment is in compliance with the latest relevant regulations and standards, and it shall not cause any harm that endangers the safety of persons, property, or environment.
6. The Approval Holder shall ensure that all provided information are accurate, relevant, correct, and complete, and that the documents submitted along with the application are true, genuine, and authentic.
7. The Approval Holder shall provide any required information, documents, and samples necessary to demonstrate Equipment conformity with the latest relevant regulations and standards.
8. The Approval Holder is responsible for retaining all relevant information and documents for five years from issuance date.
9. The Approval Holder is responsible to present the approval in full without any omissions upon request.
10. The Approval is applicable whenever an Equipment is meeting the following provisions:
 - Classified in Applicable Standards List as Distribution Customer Use Equipment.
 - Meant to be used in Distribution Customer Installation.
11. The Approval Holder for this approval shall be Supplier licensed by MOIC to place Equipment on local market.
12. The Approval Holder shall apply for the approval before placing any Equipment on local market.
13. The Approval Holder is responsible to ensure that the approved Equipment is manufactured, tested, delivered, and stored in accordance with the latest relevant regulation and standards.
14. The Installation Contractor is responsible to ensure that an approved Equipment is installed in accordance with the latest relevant regulation and standards.

ANNEXURE-A

No.	Description	Designation
1	6A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
2	6A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
3	6A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
4	6A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
5	8A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
6	8A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
7	8A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
8	8A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
9	10A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
10	10A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
11	10A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
12	10A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
13	13A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
14	13A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
15	13A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
16	13A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
17	16A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
18	16A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
19	16A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
20	16A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
21	20A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
22	20A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
23	20A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
24	20A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
25	25A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
26	25A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
27	25A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
28	25A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
29	32A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
30	32A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
31	32A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
32	32A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
33	40A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
34	40A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
35	40A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
36	40A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
37	50A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
38	50A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
39	50A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
40	50A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX

No.	Description	Designation
41	63A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
42	63A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
43	63A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
44	63A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
45	6A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
46	6A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
47	6A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
48	6A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
49	8A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
50	8A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
51	8A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
52	8A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
53	10A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
54	10A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
55	10A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
56	10A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
57	13A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
58	13A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
59	13A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
60	13A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
61	16A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
62	16A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
63	16A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
64	16A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
65	20A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
66	20A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
67	20A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
68	20A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
69	25A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
70	25A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
71	25A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
72	25A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
73	32A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
74	32A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
75	32A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
76	32A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
77	40A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
78	40A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
79	40A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
80	40A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX

No.	Description	Designation
81	50A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
82	50A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
83	50A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
84	50A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
85	63A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
86	63A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
87	63A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
88	63A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
89	6A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
90	6A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
91	6A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
92	6A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
93	8A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
94	8A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
95	8A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
96	8A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
97	10A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
98	10A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
99	10A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
100	10A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
101	13A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
102	13A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
103	13A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
104	13A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
105	16A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
106	16A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
107	16A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
108	16A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
109	20A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
110	20A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
111	20A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
112	20A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
113	25A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
114	25A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
115	25A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
116	25A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
117	32A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
118	32A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
119	32A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
120	32A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX

No.	Description	Designation
121	40A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
122	40A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
123	40A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
124	40A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
125	50A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
126	50A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
127	50A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
128	50A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
129	63A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
130	63A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
131	63A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
132	63A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
133	6A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
134	6A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
135	6A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
136	6A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
137	8A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
138	8A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
139	8A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
140	8A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
141	10A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
142	10A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
143	10A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
144	10A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
145	13A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
146	13A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
147	13A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
148	13A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
149	16A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
150	16A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
151	16A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
152	16A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
153	20A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
154	20A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
155	20A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
156	20A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
157	25A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
158	25A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
159	25A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
160	25A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX

No.	Description	Designation
161	32A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
162	32A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
163	32A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
164	32A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
165	40A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
166	40A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
167	40A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
168	40A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
169	50A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
170	50A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
171	50A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
172	50A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
173	63A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
174	63A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
175	63A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
176	63A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
177	6A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
178	6A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
179	6A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
180	6A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
181	8A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
182	8A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
183	8A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
184	8A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
185	10A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
186	10A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
187	10A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
188	10A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
189	13A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
190	13A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
191	13A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
192	13A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
193	16A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
194	16A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
195	16A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
196	16A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
197	20A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
198	20A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
199	20A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
200	20A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX

No.	Description	Designation
201	25A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
202	25A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
203	25A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
204	25A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
205	32A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
206	32A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
207	32A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
208	32A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
209	40A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
210	40A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
211	40A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
212	40A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
213	50A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
214	50A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
215	50A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
216	50A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
217	63A 1Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
218	63A 2Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
219	63A 3Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
220	63A 4Pole, 6KA, MCB	XXXXXX
221	6A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
222	6A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
223	6A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
224	6A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
225	8A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
226	8A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
227	8A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
228	8A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
229	10A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
230	10A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
231	10A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
232	10A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
233	13A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
234	13A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
235	13A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
236	13A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
237	16A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
238	16A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
239	16A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
240	16A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX

No.	Description	Designation
241	20A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
242	20A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
243	20A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
244	20A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
245	25A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
246	25A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
247	25A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
248	25A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
249	32A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
250	32A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
251	32A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
252	32A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
253	40A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
254	40A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
255	40A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
256	40A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
257	50A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
258	50A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
259	50A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
260	50A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
261	63A 1Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
262	63A 2Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
263	63A 3Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
264	63A 4Pole, 4.5KA, MCB	XXXXXX
265	6A 1Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
266	6A 2Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
267	6A 3Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
268	6A 4Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
269	8A 1Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
270	8A 2Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
271	8A 3Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
272	8A 4Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
273	10A 1Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
274	10A 2Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
275	10A 3Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
276	10A 4Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
277	13A 1Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
278	13A 2Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
279	13A 3Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
280	13A 4Pole, 3KA, MCB	XXXXXX

No.	Description	Designation
281	16A 1Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
282	16A 2Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
283	16A 3Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
284	16A 4Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
285	20A 1Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
286	20A 2Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
287	20A 3Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
288	20A 4Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
289	25A 1Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
290	25A 2Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
291	25A 3Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
292	25A 4Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
293	32A 1Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
294	32A 2Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
295	32A 3Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
296	32A 4Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
297	40A 1Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
298	40A 2Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
299	40A 3Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
300	40A 4Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
301	50A 1Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
302	50A 2Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
303	50A 3Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
304	50A 4Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
305	63A 1Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
306	63A 2Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
307	63A 3Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
308	63A 4Pole, 3KA, MCB	XXXXXX
309	6A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
310	6A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
311	6A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
312	6A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
313	8A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
314	8A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
315	8A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
316	8A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
317	10A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
318	10A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
319	10A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
320	10A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX

No.	Description	Designation
321	13A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
322	13A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
323	13A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
324	13A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
325	16A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
326	16A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
327	16A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
328	16A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
329	20A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
330	20A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
331	20A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
332	20A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
333	25A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
334	25A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
335	25A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
336	25A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
337	32A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
338	32A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
339	32A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
340	32A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
341	40A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
342	40A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
343	40A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
344	40A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
345	50A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
346	50A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
347	50A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
348	50A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
349	63A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
350	63A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
351	63A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
352	63A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
353	6A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
354	6A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
355	6A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
356	6A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
357	8A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
358	8A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
359	8A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
360	8A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX

No.	Description	Designation
361	10A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
362	10A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
363	10A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
364	10A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
365	13A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
366	13A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
367	13A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
368	13A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
369	16A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
370	16A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
371	16A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
372	16A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
373	20A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
374	20A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
375	20A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
376	20A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
377	25A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
378	25A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
379	25A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
380	25A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
381	32A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
382	32A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
383	32A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
384	32A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
385	40A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
386	40A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
387	40A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
388	40A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
389	50A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
390	50A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
391	50A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
392	50A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
393	63A 1Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
394	63A 2Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
395	63A 3Pole, 10KA, MCB	XXXXXX
396	63A 4Pole, 10KA, MCB	XXXXXX